



<u>Procedure</u>	<u>Result</u>	<u>Units</u>	<u>Ref Interval</u>	<u>Accession</u>	<u>Collected</u>	<u>Received</u>	<u>Reported/</u> <u>Verified</u>
Hours Collected	24	hr		17-072-900057	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 14:33:02
Total Volume	2100	mL		17-072-900057	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 14:33:02
Creatinine, Urine - per volume	85	mg/dL		17-072-900057	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 14:33:02
Creatinine, Urine - per 24h	1785 H	mg/d	[500-1,400]	17-072-900057	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 14:33:02
Aluminum, Urine - ug/L	50.5 H	ug/L	[0.0-7.0]	17-072-900057	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 14:33:02
Aluminum, Urine - ug/day	106 H	ug/d	[0-10]	17-072-900057	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 14:33:02
Aluminum, Urine - ug/gCRT	59.4	ug/g CRT		17-072-900057	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 08:36:00	13-Mar-17 14:33:02

13-Mar-17 08:36:00 Aluminum, Urine - ug/gCRT:
 INTERPRETIVE INFORMATION: Aluminum, Urine - ug/gCRT

Urine aluminum values do not correlate well with exposure. Elevated levels should be confirmed with a second specimen due to a high susceptibility of the specimen to collection related environmental contamination.

Test developed and characteristics determined by ARUP Laboratories. See Compliance Statement B: aruplab.com/CS

* Abnormal, # = Corrected, C = Critical, f = Footnote, H = High, L = Low, t = Interpretive Text, @ = Reference Lab